



САХА ОЛОХ

№ 49 (11977) • Ахсынньы 20 күнэ, 2024 сыл, бээтинсэ • 12+



Бу
күмүргэ

Тэрилтэ түбүгэ

Тымныы кэмнэргэ дьиэбэ-
уокка баһаар турар куттала
улаатар/3

Тиэргэн

Улуустаагы дьиэ кэргэн
форумугар бастың ыаллары
чиэстээтилэр/5

Бэлиэ дата

Чурапчытаагы РЭС икки
тутаах үлэһитэ — биһиги
Ыалдьыттарбыт/6

Чурапчытаагы түмэлгэ Михаил Друзьянов быыстапката турда

Улууска — бу күннэргэ. Быыстапка биир ый туруоба.
Түмэл уһун өрөбүллэргэ тохсунньу 4-6 күннэригэр
үлэлиэбэл



Михаил Друзьянов экспонатын кэпсир, Елена Макарянская түһэриптэ

Тэттик

Фермер Алексей Трофимов сир онорууга федеральной субсидия тигистэ

"Арасыыа Бырабыталыстыбата 15
эрэгийиэнгэ, ол иһигэр Саха сиригэр, тыа
хаһаайыстыбатын сирдэрин онорууга үлэ
ороскуотун толуйуу быһылынан, эбии, 630
мөлүөүнтэн тахса солкуобайы көрбүт" диир
СӨ Ил Дарханын уонна Бырабыталыстыбатын
пресс-сулуспата иһитиннэрэр.

Онон тыа хаһаайыстыбатын бородууксуйатын
онорооччулар бырайыактарын талан ылы
буолбут.

СӨ Тыа хаһаайыстыбатын министристибэтэ
иһитиннэрбитинэн, Чурапчы улууттан фермер
Алексей Трофимов бырайыага талыллыбыт. Тыа
хаһаайыстыбатын бородууксуйатын онорон
таһаарааччыга мастары, талахтары, дуһалары
ыраастыыр үлэни ытаргыгар 447 тыһыынчаттан
тахса солкуобай көрүлүннэ. Ыраастаан бүтэн
баран, бу сиргэ хаһаайыстыба элбэх сыллаах оту
ыһар былааннаах.

Эдэр суруйааччы өссө биир ситиһитэ

Бу күннэргэ "Чолбон" сурунаал оскуола
саастаах оҥолорго уонна улахан дьонго
өрөспүүбүлүкэтээби "Истинг кэпсээн" көрүүтүн
иккис төгүлүн тэрийэн ытта.

Барыта, холбоон, 18 улуустан 130 кыттааччы
үлэтэ киирэн сыналалла. Дьүүлүүр субэзэ
СӨ үтүөлээх артыыһа Иннокентий Луковцев,
биллиилээх суруналыыс, бэйиэт Ангелина
Шадринова-Суоһааны уонна сурунаал
эпизеттиир сэкирэтээрэ Туйаара Павлова
үлэлээтилэр.

Сүүмэрдир түһүмэби 57 үлэ аастыт.
Онтон улахан дьонго 42 кыттааччытан биир
дойдулаахпыт, эдэр суруйааччы Сардаана
Корякина-Сардаана Татьяна Поскачина "Куйаар
Дуунньа" диир кэпсээнин ааҕан 2-с миэстэ
буолары ситистэ.

Санатан эттэххэ, бу күөн күрэскэ Сардаана
бастагы холонуута буолбатах, кини былырын
Баһылай Харысхал "Боспоох" диир кэпсээнинэн
кыайылыах үрдүк аатын ылбыта.

Мырылаттан Николаевтар — өрөспүүбүлүкэтээби күрэс призердара

Дойдуга биллэриллибит Дьиэ кэргэн сылын
иитинэн "Ийэм, аҕам уонна мин — спортивной
дьиэ кэргэн" өрөспүүбүлүкэтээби күрэхтэһии
ахсынньы 14 күнүгэр буолла. Бу күрэс
бэйэлэрин куораттарыгар, улуустарыгар
кыайылыах 13 хамаанда илин-кэлин түһүстүлэр.

Күрэхтэһии хас даҕаны түһүмэбинэн
ытытыллыа: бэйэни билиһиннэри, миэстэттэн
туран эрэ ыраагы ыстаныы, муостаттан
анкыныы, ис былчын хачайдааһын, сыалы
табыы, скакалканан ыстаныы о.д.а.

Кыайылыахтары икки бөлөххө арааран
быһаардылар. Онуоха бастагы бөлөххө
Соловьев нэһилиэгиттэн Михаил, Кэрэлиинэ
Николаевтар кыстарынаан Күннэйдийин 2-с
миэстэбэ тигистилэр. Биир дойдутаахтарбыт
дьонун ситиһиһилэринэн, улуустарын чиэстээхтик
ааттаппыттарынан эбэрдэлиибит!

Чурапчыга күн-дьыл туруга

Ахсынньы
20 күнэ
БЭЭТИНСЭ

Ахсынньы
21 күнэ
СУБУОТА

Ахсынньы
22 күнэ
БАСКЫҤАЛАННА

Ахсынньы
23 күнэ
БЭНИДИЭННИК

Ахсынньы
24 күнэ
ОПТУОРУНЬУК

Ахсынньы
25 күнэ
СЭРЭДЭ

Ахсынньы
26 күнэ
ЧЭППИЭР



-37° -41°

-38° -39°

-35° -39°

-36° -38°

-36° -38°

-36° -39°

-37° -39°

Өрөспүүбүлүкэ сонуннара

«Саха сирэ – дьоруойдар сирдэрэ» диэн тиэмэҕэ ытыллыбыт мунньахха кытынна

Айсен Николаев «Өлүөнэтээби кулууп» аналитическай кинигэ «Саха сирэ – дьоруойдар сирдэрэ» диэн тиэмэҕэ ытыллыбыт мунньахха кытынна. Манна дойду биллэр эспирдэрэ, судаарыстыбаннай, уопастыбаннай тэрилтэлэр салайааччылары өрөспүүбүлүкэ патриотическай тыһыҥа иитиигэ уопутун уонна анал байыаннай дьайыыга улахан кылаатын туһунан кэпсэтилэр. Ил Дархан дойду култуураҕа эйгэтигэр сүрүн холобурунан Ийэ дойдуга таптал буолуохтааҕын, дьоруойду быһыы тиэмэтэ суолталааҕын, бу хайысканы инники күөҥҥэ тутан, күүнү түмүктээхпитин, онуоха айар үлэ – киниэ, литэратура, муусука, анимация сүрүн оруулаахтарын бэлиэтээтэ.

Быйыл 760 км тахса уһуннаах уот ситимэ өрөмүөннэммит

Ил Дархан «Якутскэнерго» хампаанньа уонна бас билиигэ сылдьар «Сахаэнерго» уонна «Теплоэнергосервис» тэрилтэлэр 2024 сыллаахы үлэлэрин түмүктэрин уонна 2025 сылга былааннарын көрдө. Өрөмүөн-бырагырааматын чэрчитинэн эбийиэктэри санардыыга улахан үлэ ытыллыбытын бэлиэтээтэ. Онон быйыл саахал ахсаана арайлаабытын, «Якутскэнерго» – 6%, оттон «Сахаэнерго» – 25% намтаабытын, бу үчүгэй көрдөрүү буоларын, салгыы үлэ манник тэтимнээхтик баран ийиэхтээгин туһунан эттэ. Быйыл барыта 760 км тахса уһуннаах уот ситимэ өрөмүөннэммит, 2 тыһ. га кэринэ бырасыака ыраастаммыт. Дьокуускайдаахы ГРЭС-кэ уонна Бүлүүтээби ГЭС каскадыгар санардыы үлэтэ ытыллыбыт. Бу сыл 11 ыйыгар 6 тыһ. тахса саҥа эбийиэк ситимнэ холбооммут.

Олорор дьииһи олоххо киллэриигэ Саха сирэ – инники күөҥҥэ

Айсен Николаев дойду Бырабыыталыстыбатын Бэрэсэдэтэлин солбуйааччыта Марат Хуснуллин кытта көрсүһүүтүгэр сүрүн болжомто Саха сиригэр национальнай бырайыактары уонна Бэрэсидьиэн соруудахтарын олоххо киллэриигэ уурулунна. Марат Хуснуллин Саха сиригэр былыргы рекорд олохтоммутун – 705 тыһ. кв. миэтэрэттэн ордух иэннээх олорор дьыа үлэҕэ кирибитин бэлиэтээтэ. Маны таһынан хаарбах туруктаах дьээтэн көһөрүүгэ үлэ далааһынаахтык ытылларын туһунан этилиннэ. 2019 сылтан 41 тыһ. кэринэ киһи олорор усуллубуйата тупсарылына. Көрсүһүүгэ Өлүөнэ өрүс нөҥүө муоста тутуутун туһунан кэпсэтилэр.

Дойду Бэрэсидьиэнэ дьон олохун уйгутун тупсарыыга болжомтону туһаайда

Айсен Николаев «Биир ньыгыл Араасыйа» баартыйа XXII сийиһигэр Саха сирин дэлгэссийэтин састаабыгар кириэн кыттыһы ыла. Дойду Бэрэсидьиэнэ Владимир Путин кэккэ соруу туруорда. Туох-ханньык иннинэ дьон олохун уйгутун тупсарыыга болжомтону туһаайда. Маныаха туһааннаах бырайыактары салгыы ытарга эттэ, ол иһигэр социальнай гастааһын бырагырааматын, уопастыбаннай эйгэни тупсарыыны, оскуолаларга хатытаалынай өрөмүөнү ытыыны. Социальнай гастааһынынан өрөспүүбүлүкэҕэ 8047 дьыа күүх төлөҥгө холбонно. Маны таһынан Владимир Путин байыастарга уонна кинилэр дьыа кэргэттэригэр болжомтону күүһүрдэри ыйда. Баартыйа «Дьоруойдар кэмнэрэ» бырагырааманы кэргэтэргэ соруудахтаа.

СӨ Ил Дарханын уонна Бырабыыталыстыбатын пресс-сулууспата.



Быыстапка түгэнэ, ааптар түбэриитэ.

Чурапчытааҕы түмэлгэ Михаил Друзьянов быыстапката турда

Улууска — бу күннэргэ. Быыстапка биир ый туруоба. Түмэл уһун өрөбүллэргэ тохсунньу 4-6 күннэригэр үлэлиэбэ.

Елена МАКАРИНСКАЯ

Көҥүл тустууга ССРС спордун маастара, РФ физическай култуура уонна спорт туйгуна, Саха АССР физическай култуура уонна спорт үтүөлээх үлэһитэ, Чурапчы улуусун бочуоттаах олохтооҕо, СӨ Спортивнай Албан аат түмэлин салайааччыта, спорду көбүлээччи уонна тэрийээччи, коллекционер Михаил Егорович Друзьянов 75 сааһыгар аналаах «Олобум умсулба» баай кэллиэксийэтин үөрүүлээх аһыллыыта буолла.

«Бүтүн олус үчүгэй тэрээһин буолла, долгуйдум. Спорка оҕо эрдэхпиттэн сыстан, баччаа диэри спорт эйгэтигэр үлэлиэхамсымы сылдьабын. Онон биир олутунан тириэньэр Дмитрий Петрович Коркин: «Эйигиттэн улахан тустуук тахсыа суоҕа, маастар буоллааххына үчүгэй, онон үөрэхтэнэн, үлэһит буолуоххун наада, спорду тэрийээччи үөрэхтээх дьон наадалар», — диэн эппитэ буолар. Онтон ыла спорду көбүлээччи, тэрийээччи быһыытын сылдьабын.

Быыстапкабар араас барыта баар. Холобур, бу Сэбиэскэй сойуус гербэлээх кубога аукционга 150 тыһ солк туруорбуттарын, түһэрсэн-түһэрсэн, 75тыһ солк. ылбытым. Коллекционер киһи ылбата да мэлыйэр, аны онук түгэн көстүмүн сөп.

Бу — хлопок сибакки. Таджикистанга угудьоннуу сылдьан, манньк хлопоты хомуйан, эһизэ ытарбыт, ону эһиги таҥас-сап тигэн таһаарар эйигит. Онон саамай кизн туттарым — бу. Дьыа-

бар үс баарыттан, биирин аҕалым. Дьон көрөн, бу тугуй диэн интэриэһиргээн ыйытааччылар», — диэн Михаил Егорович кэпсир.

Михаил Егорович быыстапкатыгар араас кэмнэрдээҕи ураты кинигэлэр, 15 тыһ исписка уруһуйа, космос кэмбиэрэ барыта, 2019 сыллаахха Таджикистантан тириэньэрэ айанга үссэнээр диэн биэрбит лэппиэскэ, о.д.а. ураты мала-сала элбэх.

«Михаил Егорович бийиги түмэлбитигэр анаан-минээн мусепут кэллиэксийэтин кыра чааһын аҕалан туруорда. Быыстапка биир ый туруоба. Саҥа дьыл өрөбүллэригэр, тохсунньу 4-5-6 күннэригэр 11-15 чааска диэри үлэлибит, оҕолоргутун илдьэ, дьыа кэргэниһэн кэлэн көрүөххүтүн сөп», — диэн түмэл салайааччыта Афанасий Захаров ыңыраар.

Быыстапка үөрүүлээх аһыллытыгар улуус баһылыга Степан Саргыдаев, улуус дьокутааттарын Сэбиэтин бэрэсэдэтэлэ Яков Оконешиников, улуустааҕы спорт салалтатын начаалынньыга Дьулустан Егоров, спорт бэтэрээннэрэ, о.д.а. кэлэн эҥэрдэ тылларын эттилэр. Михаил Егоровичка «Оройуонун иннигэр үтүөлэрин иһин» 2-с иштиппэнээх түөскэ анньыллар бэлиэни туттардылар.

Санатан эттэххэ, Михаил Егорович Америка Вашингтон штатын Аубрун куорат Бочуоттаах олохтооҕо, көҥүл тустууга өрөспүүбүлүкэ категориялаах судьуйа.

Кэиники кэмнэргэ репрессия дьылдаларын чинчийинэн дьарыктанар. Былатыан Ойуунускайы, Максим Аммосовы,



Быыстапка экспоната. Ааптар түбэриитэ.

Исидор Бараховы кытары бииргэ үлэлээбит биир дойдулаахпыт Иван Николаевич Винокуров аатын тилиһиһиһигэ Михаил Егорович Друзьянов дьаныһан туран үлэлээбитэ.

Михаил Егорович өрүү спорт туһунан туту эрэ үйэлээҕи оҕорго дьулуурдааһын көрдөрбүтэ. Кини ааптар быһыытынан элбэх буклеттары, бырагыраамалары таһаарбыта. Хаартыска альбомнарын бэлэмнээн таһааран, биллилээх спортсменнар ааттарын үйэтитингэ үгүстүк түбүгүрбүтэ. Итинэн спорду таптааччыларга бэртээхэй бэлэди оҕорбута. XX-с үйэ бастын спортсменнарын тириэньэрдэрин үйэтиппитэ.

Уюлаттарбыт этэнкэ сыл
дьян кэллинкэр, хас биэрдик
бит сырдык ытраа Кыайыны
«сүгүһаттын!» Чурапчы күүбэ
түмүстэ!

Өлбөт үйэлэнии

Үйэтитии. Норуот билиммит Дьоруойун албан аатыгар сүгүрүйэр, үйэтитэр — ытык иэспит.

Сэмэн ЖЕНДРИНСКЭЙ

Биир дойдулаахпыт, аатыр-быт артиллерист Гавриил Дмитриевич Протодяконов Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэрии сылларыгар бэйэтин бойобуой суолун илинтин далайан, кэтит баппаҕайдарынан сибилегин харбаан ылыажа айылаах туттан туран, субу баар, көстөн турар курдук ойуулаан, кэпсээн үлэниэтэн бардаҕына, эрэин-кыһалҕаны билбэтэх сорох эдэр дьон: “Оҕонньор быһыыта, омоннуур эбээт, ама, оннук үлүгэр үһүө?” — диэн итэҕэйбэттэни тутталлара.



Сэбиэтин кэккэ докумуоннара кэрэһэлииллэр.

Оттон кыа хаан тохтуулаах кыргыһы кытаанах түгэниэрин, бойобуой доҕотторун сүтэрбитин ахтан, харабыттан уу-хаар баһа-баһа, куолаһа титирээн бардаҕына, “эрэйдэх, кырдык да, ыар сырмыга сылдыбыт, үгүс быһылааннарга түбэспит эбит,” — диэн дээ итэҕэйэн, аһына саныыллара, бэйэлэрэ эмиз уйадыһан бараллара.

Кырдык, кини сэрии саҕаланыабыттан бүтүөр диэри фронтта сылдыбытын Касторонайынан, Воронеһынан, Сталинградаһынан, Варшаванан Берлинкэ тиийбитин, бизэ төгүл бааһырбытын (онтон үстэ ыараханньык), контузияламмытын, орудиеһын расчёта сэрии устатыгар 16 таанканы, ол иһигэр тус бэйэтэ 7 таанканы алдыаһытын туһунан үгүс докумуоннар кэпсикэлэр. Итинни барытын ССРС оборонатын министриэтибэтин архыбыттан көстүбүт наҕараадалыыр листтэрэ, Сэбиэскэй Сойуус Дьоруойа, биллиилээх снайпер Василий Григорьевич Зайцев, Сэбиэскэй Сойуус Дьоруойа, 70-с гвардейскай дивизия хамандыра генерал-майор Леонид Иванович Вагин уонна 1965 сыл, бэс ыйын 10 күнүгэр ССРС оборонатын министриин солбуйааччы, Сэбиэскэй Сойуус икки төгүллээх Дьоруойа, Сэбиэскэй Сойуус маршала Василий Иванович Чуйков уонна Забайкальятаагы байыаннай уокурук Байманнай

“Тигри”, үс “средиэйи”. Хас да суоллаан, 1942 сыл Сталинградка ыстыгынан кириэспитим. Миша! Суостаах суоллар мин туспар туһайбыттара. Олору түүд-бит курдук сылдьан аһарбытым. 1943 сыл Донецк өрүһү туорааһынга (Голай Долинаҕа) ханна да суох кырыктаах кыргыһы буолбута. Ойно 8 таанка гусеницаларынан үлүтү имэрийэн ааһаары, 30-20 миэтэрэ чугас кэлбитэ. Онтон икки “Тигри” үлүтүрүппүтүм. Атын табаарыстарым сорохторо өлөн, сорохторо араанныы буолан туораабыттара. Биһиги иккиэ буолан үс күн кыргыспыппыт. Ити кэмнэри санаатахпына, утуйбат да, аһаабат да буолар этим. Икки суоллаан быарым маалдьар ғына ачыктаан ылбытым. Дьэ, Миша, урукку курдук доруобай буолан, маһы-оту тардыаһы күүс суох. Эн билигин көрдөргүн, олох билиэн суоҕа этэ. Сэриилэспиппиттэн ыла, үс суоллаан ыараханньык бааһырдым. Билигин госпиталга сытабын. Одер өрүс таһыгар нымэмэс кыраныссыттар бааһырбытым 1945 сыл тохсунньу 27 күнүгэр, икки атаһынан, ханас атаһым бааһа 6 сантиметр этэ, оскуолканы ылбыттара. Уга атаһыттан оскуолканы ылаары ҕыммыттарын ыларбатаһым, онтукам осто... Уга илимин үчүгөйдик үлээбэт, көнтөс аҕаардаах буолбута. Ханас атаһым иҥириин таарыйан доволонноон хаамабын. Онтукам аһар дуу, суох дуу? Дьэ, Миша, билигин нымэмэс сиригэр бурдугу ыһан бүтэрэн эрэллэр. Манна мас көдөрөн үчүгэй бөдө кэлэн турар. Мин сотору-сотору эйигин саныбын. Урут хайдах курдук үлэээн сылдыбыппытын...”

Гавриил Дмитриевич Протодяконов Сталинградка Мамаев курганга хорсун быһыытын туһунан “Коммунист вооруженных сил” сурунаал 17 нүмэригэр 1970 сыл, балаһан ыйыгар полковник, философскай билим хандьыдаата Я. Кучма “Билигин сэриигэ геройдуу быһыы” диэн ыстатыйатыгар маһык сыманы биэрбитэ: “Туруоруллубут сорууда толорорго, кыайы суолун

көрдөөһүнгэ оннооһор рядовой буйун инициативаны көтөһөн сөп. Холобур, Сталинград иһин кыргыһы кэмигэр биир орудие расчёта барыта стройтан туораабыт, аттара эмиз өлөрүлүбүттэр. Рядовой Гавриил Протодяконов нейтральной балаһаа орудиеһынын соҕотох хаалбыт. Ол эрэри саллаат уолубатах-куттамматах, окуопа хастыбыт, орудиеһын маскировкалаабыт уонна биир күн өстөөх икки таанкатын үлүтүрүппүт. Кини пушката өстөөххө таптарбат сымалынан буолбут. 62-с аармыйа хамаандалааччыта дьоруойу ыгыран ылан, кини уопутун кытта билсэн баран, сэриилэригэр өстөөххө ыга киирэргэ, нейтральной балаһаа траншеялары, окуопалары хаһарга фронт үрдүнэн бирикээс таһаарар. Саллаат булугас өйө хамаандалааччыга кимэн киирэ турар өстөөх утары кыайылаахтык охсуһуу саҕа суолун буларыгар көмөлөһөр. Онон өстөөх илиниттэн кини кылаабынай куоһура — авиация алдытар күүһэ мүччү охсуллубута. Авиация урукку курдук үлүтү уруускалаабаат буолбута. Бастакы траншеяҕа баар биһиги сэрииниһтэрибт бөлөһөр өстөөх авиацията кэлэн буомбалары бырахтаһына, үксэ гитлеровецтар бэйэлэрин төбөлөрүгэр түһэр буолан хаалбыта. Бу холобур көннөрү хорсун быһыы буолбакка, таһыччы түмүккэ тиэрдибит дьоруойдуу быһымы көрдөрөр.”

Ааптар суруйарын курдук, кырдык, генерал В.И. Чуйков өстөөхү кытта ыкса киирсэн булгуһа сылдьан кыргыһар туһунан бирикээһэ Сталинград оборонатыгар улахан суолталаммыт өстөөх авиациятын, артиллериятын бэйэтин дьонун табымаары сэрэнэр, мээһэ буомбалаабаат, ытылаабаат буолбута. Ол улахан оруолу оонньообута. Быһата, саллаат булугас өйө хамаандалааччыга өйүкпүтэ, үгүс сиэртибэ тахсыбатыгар көмөлөспүтэ.

Ол да иһин саллаат уонна маршал 32 сыл устата доҕордоспуттара, Москубаттан Сэбиэскэй Сойуус Маршала, Сэ-

биэскэй Сойуус икки төгүллээх Дьоруойа В.И. Чуйков, суруйааччы И.П. Падерин уонна однополчаннар Г.Д. Протодяконов 1974 сыл атырдьах ыйын 23 күнүгэр эмискэ ыалдьан өлбүтүгэр маһык ис хоһоонноох талгирээмэни ыппыттара: “Доҕорбутун, фронтовиғы, сэрии хорсун дьоруойун Г.Д. Протодяконову сүтэрэн диригиник курутуйабыт. Саха норуотун албан ааттаах уолун сырдык кэриэһигэр төбөбүтүн төгкөтөбүт. Кэргэттэрин, доҕотторун кытта аһыны бииргэ үлэстэбит,” — диэн.

Гавриил Дмитриевич Протодяконов 32 сыл баартыйа кэккэтигэр саамай чизинэй, кэрэ олоху олоҕорута. Москваҕа политика литературатын дьиктигэр тахсыбыт “Рассказы о партии” диэн кинигэ икки томугар (237-262 стр.), И. Падерин “Огнестойкость” кэпсээнигэр 22 саастаах саха, противотанковой орудие хамандыра Гавриил Протодяконов хайдах кыргыһы толоонугар 500 байыастардыын баартыйаҕа киирэргэ көрдөспүтэ, онтон аҕаардарын кытта ылыллыбыта уонна тута сэриигэ хомуһуус быһыытынан үөрэн-көтөн киирбитэ, атын туйахтарын оттоох куулу кэтэрдэн тыһаабаат оҕорбута уонна — “Бу курдук тыһаа суох хаамыахпыт, фашистскай таанкалары ытылаахпыт, таба ытыахпыт, үчүгөйдик ытыахпыт,” — диэбитэ суруллар. Өссө итиннэ “Өстөөх таанкаларын сонордуур Сталинградтаагы хорсун булчут билигин да төрөөбүт кыраайыгар, Чурапчытыгар уолсастыбаннай үлэһэн соло булбакка дьарыктанар” диэн кэпсэнэр.

Хорсун буйун туһунан атын да сурунаалларга уонна хаһматтарга элбэхтик суруллубута. Ол барыта биһиги кэлэр кэскилбитин — эдэр ыччаты аҕа көлүөнэ үтүө үгэстэригэр иитэргэ көмөлөһөр.

Норуот Дьоруойа Гавриил Дмитриевич Протодяконов — кини, хомуһуус, иитээччи, буйун-патриот олоҕо үүнэр көлүөнэҕэ бастык холобур.

Ыҥырыы. Үйэтитиигэ кылааппытын киллэриэбин!

Кэлэр сылга дойду үрдүнэн Улуу Кыайы 80 сылын уонна биир дойдулаахпыт, аатыр-быт артиллерист Гавриил Дмитриевич Протодяконов төрөөбүтэ 115 сылын бэлэтиэхпит.

Аҕа дойду Улуу сэриитин кытылааһар, норуот билиммит Дьоруойугар Гавриил Дмитриевичка ытыкпыт бэлэтинэн кини пааматынныгы туруорарга быһаарынымы ылымпыппыт. Дьокуюскай куорат Мэрэ Евгений Григорьевтыын уонна биир дойдулаахтарбытын

кытта көрсөн, кэпсэтэн, пааматынныгы өхтөөп 50 сыла автострадаҕа баар Кыайы паркатыгар туруорарга субалэспиппит.

Пааматынныгы оҕорто-руу сыаната — 2 580 000 солк. Ааспыт нэдиэлэҕэ Дьоруой күнүгэр пааматынныгы туруорарга үбү хомуйуу акциятын саҕалаабылпыт. Акцияҕа Дьокуюскайга олорор Чурапчы түмөүтэ, Г.Д. Протодяконов биир дойдулаахтара алаҕардар, улуус дьокутааттара, солбуйааччыларым, нэһилиэк баһылыктара, тэрилтэ салайааччы-

лара, тус бэйэм кылааппытын киллэрбиппит. Ол күн 355710 солк киирэн, баҕа сансабыт туоларыгар олук ууруллубута.

Онон Чурапчы улууһун олохтоохторун, тэрилтэлэри үтүө дьыалаҕа бэйэбит сэмэй кылааккытын киллэрэргитигэр ыгырабын. “Норуот күүһэ-көмүөл күүһэ” дииллэриний, баар-суох дьоруойбутун үйэтитэргэ улууспут дьонно-сэргэтэ үбүнэн хүүс-кама буолуоххут диэн эрэнэбин.

Степан Саргыдаев, Чурапчы улууһун баһылыга.



бу сигэнэн
киирэн
бэйэбит
кылааккытын
оҕоруоххутун
сөп



Улуустааҕы дьиз кэргэн форумугар бастын ыаллары чиэстээтиллэр

Тиэргэн. Улууска биллэриллибит Ыал саргытын сылын түмүктүүр дьиз кэргэн форума үрдүк таһымнаахтык ыытылынна.



Марфа ПЕТРОВА

Алексей, Елена Сивцевтар дьиз кэргэттэрэ.

«Айылгы» Норуот айымньытын дьизтигэр Араасыйаа Дьиз кэргэн, Саха сиригэр Оҕо саас уонна улууска Ыал саргытын сылын чэрчитинэн улуустааҕы «Ыал саргыта» дьиз кэргэн форума ыытылынна.

Барыта 17 нэһиликтэн 218 киһи кытынна. Дьаһал кыттыылаахтарын Мугудай нэһилиэгин «Сайдына» дьахтар түмсүүтэ алгыстаах алаадынан, сылаас чэинэн күндүлээтилэр.

Дьиз кэргэн уйгутун тупсарыга туһуламмыт форум сэттэ былаһаакканан үлэлээтэ: «Дьарыктаах дьонун ыал», «Ааҕар саха сайдам ыала», «Төрүт үгэс түмэр күүһэ», «Чөл туруктаах ыал», «Силистээх сис ыал», «Ыччат ыал тэрээһиннээх тиэргэнэ» уонна «Родные — любимые». Хас биридии хайысхаҕа холобур буолар, биригэн биир үтүө мааны ыаллар кэлэн, тус уопуттары үлэһиннилэр.

Былаһааккалары улуус баһылыгын социальнай бопуруостарга солбуйааччы Мария Кронникова, улуустааҕы култуура салалтатын начаалынньыга Петр Гуляев, улуустааҕы ГТАС салайааччыта Анастасия Афанасьева, Чурапчытааҕы спорт институтун преподавателэ Василий Лукин илээн-садалаан ыыттылар. Экспертэринэн Социалистической наука доктора Ульяна Винокурова, биллэр поэт, дьиз кэргэн психолога Яна Байгожаева, педагогической наука хандьыдаата Светлана Гуляева уонна А.А.Саввин аатынан Чурапчытааҕы түмэл дириэктэрэ Афанасий Захаров буолулар.

Мария Кронникова, улуус баһылыгын социальнай

боппуруостарга солбуйааччы:

●●● Улуус баһылыга Степан Саргыдаев көрүлээһининэн улууска үс сыллаах «Ыал саргыта» пилотнай бырагыраама ылыллан, 2024 сылга былааннаах үлэ оһоһулунна. Быйыл кыбаартал айы 13 индикатор (көрдөрүү) түмүгүнэн, араас дьаһаллары ыыттыбыт. Ол курдук, төрдүс кыбаартал быттын дьиз кэргэн форумунан түмүктээтибит. Манна Ыал саргытын сылын чэрчитинэн ыппыт алта куонкуруспут кыйыылаахтара кэлэн, илээх-эйэлээх дьиз кэргэн кистэлэнэ туохха сытарын, оҕолорун хайдах иппиттарин, дьиз кэргэнинэн туох үтүө үгэстээхтэрин олус истинник сэрбэгээтилэр. Салгыы хас биридии былаһааккаҕа билигин кэмгэ турар кыһалбалары туоратымга санаа атастаһыта буолла. Ырытыһымга дириг хорутуулаах кэспэтин буолла. Ол түмүгүнэн төрүт хайысханан резолюция ымылына. Манна улуустааҕы төрөппүт сүбэтэ эмиэ тус этиилэрин киллэрдэ. Резолюцияга нэһилиэнэ доруобуйата чөл туруктаах буоларыгар, эти-хааны чэбдигирдиингэ хас да сөптөөх этии кирирдэ. Ону сэргэ демография тупсарыгар, оҕо төрөөһүнүн көрдөрүүтэ үрдүүрүгэр, дьиз кэргэн бигэ тирэхтээх буоларыгар уонна элбэх оҕолоох ыалы өйүүр туһунан итэриэһинэй этиилэр киридилэр. Маны таһынан эдэр көлүөнэни төрүт үгэстэргэ, сахалыы ыраастык сангарарга итэн-үөрэтэн таһаарарга, эдэр ыалы тыа сиригэр олохсутарга туһалаах этиилэр киридилэр. Маны барытын сиһилии ырытан, былаанга киллэрэн, хас биридии нэһилиэнэ, төрийдэлэри хабан былааннаах үлэ ыытыллыа.



Софрон, Тамара Михайловтар. Үлэһиттэр. Халатыскаҕа түөрүмүстэрэ.

Форум үлэтин түмүгүнэн ылыллыбыт резолюцияны кыттааччылар 100% өйөөтүлэр.

Салгыы Ыал саргытын сылын түмүктүүр үөрүүлээх чаас буолла. Манна улуус баһылыга Степан Саргыдаев дьаһал кыттыылаахтарын эвэрдэлээн туран, ааһан эрэр сыл кэккэ ситиһиллэрин сырдатта. Кини тус этиитигэр: «Киһи дойдуга бэриниилээх буолуута, төрүт култуураны, үгэһи илдьэ сылдымыта, төрөөбүт тылынан сангарыта дьиз кэргэнтэн садаланар. Бу өйдөбүлгэ олохуран, дойдубут, өрөспүүбүлүкэбит, улууспут салалтата сөптөөх кэмгэ дьиз кэргэн бэлиитикэтин бөлөргөтүүгэ, үгэс буолбут сыаннастары тарбатымга туһуламмыт анал сыллары биллэрэн, быйылгы үлэбит үтүө түмүктэрдээх буолан эрэр», — дьиз бэлиэтээтэ.

Үөрүүлээх быһымыга-майгыга улуус баһылыга Степан Саргыдаев уонна улуус дьокутааттарын Сэбиэтин бэрэсэдээтэлэ Яков Оконешников дьиз кэргэн бэлиитикэтин сайыннарымга кылааттарын иһин, оҕолорун дьонун дьон гына итэн таһаарбыт Сылан нэһилиэгиттэн Алек-

сей уонна Елена Сивцевтэргэ уонна Чурапчы нэһилиэгиттэн Николай уонна Марфа Романовтарга «СӨ Дьиз кэргэн килбиэнэ» туйгун бэлиэни туттардылар.

Ону сэргэ Романовтар дьиз кэргэн уонна Чакыр нэһилиэгиттэн Софрон уонна Тамара Михайловтар быйыл кыһыл көмүс сыбаайбаларынан, Чурапчы нэһилиэгиттэн Лидия уонна Спартак Слепцовтар биригэ өйөһөн, өйөһөн олоһуоттара 60 сыла туолбутунан, улуус баһылыгын анал сэртификэттэрэ ананнылар.

Маны таһынан быйыл бастакы оҕолорун оҕоломуг ыалларга Чурапчы нэһилиэгиттэн Сергей уонна Степанида Слепцовтарга 50 тыһ. суумалаах сэртификэти туттардылар.

Салгыы Ыал саргытын сылыгар ытыллыбыт алта дьаһал — «Дьарыктаах дьонун ыал», «Төрүт үгэс түмэр күүһэ», «Чөл туруктаах ыал», «Ааҕар саха сайдам ыала», «Силистээх сис ыал», «Ыччат ыал тэрээһиннээх тиэргэнэ» дьиз кэргэн куонкурустарын кыйыылаахтарын чиэстээтилэр.

► **Алексей Александрович уонна Елена Петровна Сивцевтар** Сылан нэһилиэгин сис ыаллара буолаллар. 1974 сыллаахха эдэр дьон холбоһон ыал буолбуттар. Кинилэр — туруу үлэһит дьон сыдыаннара. Оһон үлэни өрө тутар, нэһилиэк биир ытыктанар ыала буолаллар. Елена Петровна — Саха Өрөспүүбүлүкэтин үтүөлээх учуутала, Сылан нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо. Алексей Александрович сааһын тухары суоппар буолан, Саха сирин бары улуустарыгар сылдыбыт. Ону үгэс наҕараадалара уонна кини итэн таһаарбыт эдэр суоппардар махталлара туһулуур. Елена Петровна уонна Алексей Александрович үйэ аҥаара биригэ оһорон улууспут «Ытык кинигэтигэр» кирибиттэрэ.

► **Николай Николаевич уонна Марфа Николаевна Романовтар** ахсынньы 12 күнүгэр биригэ оһорбуттара 50 сылларын, кыһыл көмүс сыбаайбаларын бэлиэтээтилэр. Түөрт оҕону төрөтөн, улаатыннанан, 12 сизэн уонна хос сизэн тапталларыгар угултанан, күн бүгүн Чурапчы нэһилиэгин убаастанар ыала буолаллар. Олохторун тухары ыарахан үлэҕэ миккиллэн, Романовтар дьиз кэргэн оҕолоругар эмиэ үлэҕэ тапталы, олоххо тардыһылаах, тулалыыр эйгэҕэ элэксэй сыһыаннаах буоларга ииппиттэрэ. Романовтар — үгэстэри туһулар илээх-эйэлээх, улахан дьиз кэргэн буолаллар. Бу күн Николай Николаевичка өр сылларга үтүө суобастаах үлэтин иһин «Чурапчы улуутун бочуоттаах бэтэрээнэ» бэлиэни туттардылар.

► **Софрон Васильевич уонна Тамара Николаевна Михайловтар** дьиз кэргэн алтынньы 18 күнүгэр, 1973 сыллаахха Чакыр нэһилиэгэр төрүттэнэн, күн бүгүн сахалыы кут таах үтүө-мааны ыал буолаллар. Ыал күн күбэй ийэтэ Тамара, амаар аҕата Софрон олохторун тухары тыа хаһаайыстыбатын сайдытыгар сүткөн кылааттарын киллэрбиттэрэ. Ыал буолан, үс кыһы төрөтөн, атахтарыгар туруоран, оҕолоро ыал буолан, сизэн тапталын үөрүүтүн бэлэхтээбиттэр. Үйэ аҥаара биригэ оһорон, нэһилиэк эдэр ыалыгар холобур буолаллар.

► **Спартак Григорьевич уонна Лидия Федотовна Слепцовтар** ахсынньы 1 күнүгэр ыал буолбуттара 60 сылын бэлиэтээтилэр. Чурапчы нэһилиэгин биир тарбахха баттанар, холобур оһостор ыала бизэс оҕону төрөтөн, улаатыннанан, атахтарыгар туруортаан, билигин сизэн, хос сизэн тапталыгар уйдаран быр-бааччы оһороллор. Ыал буолуохтарыттан тапталлаах Чурапчыларыттан харыс сири халбарыйбакка, нэһилиэктерин сайдытыгар дьонун кылааттарын киллэрэн, эдэрдэргэ үтүө холобур буолаллар.

Чурапчытааҕы РЭС икки туттаах үлэһитэ - биһиги ыалдьыттарбыт

Бэлиэ дата. Ахсынны 22 күнэ — Арассыйаҕа энергетик күнэ.

Наталья СИБИРЯКОВА

Арассыйа үрдүнэн энергетиктэр күннэрэ ахсынны 22 күнүгэр буолар. Бу бэлиэ күнү көрсө бүгүгү хаһыаптыт ыалдьыттары - «Якутскэнерго» тэрилтэ Чурапчытааҕы салаатын эдэр үлэһиттэрэ Василий Егоров уонна Куулар Сылдыс.

Василий Николаевич Болтоно Кындалыттан, Сылдыс Мергенович Чакиртан төрүттээхтэр, онон уолаттар иккиэн чурапчылар. «Биһигэ төрөөбөтөх эрэ буруйдаахпыт», - диэн доҕордуулар күлсэллэр. Кырдыга да, кинилэр иккиэн Чурапчытааҕы колледжка үөрэнэн электрик идэтин баһылаабыттар, иккиэн биһигэ армия кэжжэтигэр сулуус-палаабыттар, онтон Чурапчытааҕы РЭС-кэ Василий 2012, Сылдыс 2016 сылтан биһигэ үлэһиттэр эбит.

Василий - электричество техникческэй холбоһунун маастара, Сылдыс - распределительнай ситим маастара. Иккиэн номнуо уопуттаах үлэһиттэр. «Үлэбитин сөбүлүүбүт. Анал таһаарынан-сабынан, туһааннаах оборудованиенан хааччыйаллар, күн аайы автобуһунан ДЭС-кэ диэри таһаллар, тэрилтэ иһинэн анал куурустарга үөрэттэрэллэр, квалификациябытын үрдэттэрбитигэр кыах баар. Үлэ былааннамытын курдук баран иһэр, туруоруллубут сымалы-соруту толорбут. Холобур, быйыл Хадаар нэһилиэгэр хапытаалынай өрөмүөн чэрчитинэн электрическэй линийэ остуолбаларын уларыттыбыт, саҥа счетчиктары туруордубут, эһиил Чыаппараҕа барыахпыт. Тэ-



йиччи сытар нэһилиэгэр бары кэриэтэ линийэлэрэ сангардылынна. Билингги кэмтэ чутас бөһүөлөктөр хааллылар. Аныгы кэм ирдэбилинен интеллектуальнай счетчиктары туруорабыт. Ыраах үлэһиттэригэр олохтоох дьаһалтаны кытары кэпсэтэн, ханна иллэн миэстэ баарынан, үрдүтэн олорон эрэ үлэһиттэр. Улуус үрдүнэн ханна эрэ уот саахала тахсар түтүгүгэр, чуолаан кыһынгы тымыһыларга, суһал дьуһуурунай биригээдэ үлэһиттэр. Былааннаах үлэ ытылларынан, уот араас буоллаҕына, Биһигэ кэлим диспетчер сулууспатын (ЕДДС) нөҥүө нэһилиэгиннээх биллэрин барар. Кэлэтиппитигэр 50-тан тахса үлэһит баар, билингги да аҕыйах вакансия аһаҕас. Онон анал үөрэхтээх дьон үлэҕэ киириэхтэрин сөп», - диэн уолаттар билиһиннэрэллэр.

Василий уонна Сылдыс тэрилтэ уопастыбаннай олоһор эмиз кектөөхтүк кытталлар, араас куюнурустар, спортивнай күрэхтэр тийгин быспакка ытыллылар. Доҕордуулар

саамай сэһээрэн дьарыктанар көрүгүнэрэ - бильярд. «Аҕыйах хонуктааҕыта Дьокуускайга бэйэбит эйгэбит үлэһиттэрин икки ардыларыгар бильярд күрэхтэр баран кыттан, кэжжэ ситиһилэрдээх кэлбиппит. Биһиги үлэбитигэр бильярдка дьарыктанар усулуобуйа баар, ону таһынан Чурапчы нэһилиэгэр Руслан Ушницкай көүлээһининэн аһыллан бэйэ сылын үлэһит «Бэргэн» бильярд кулубугар иллэн кэммитигэр сылдьарбытын сөбүлүүбүт. Сынныаланмытыгар, эр дьон буоларбыт быһытынан, айылҕаҕа сылдьарбытын, бултуурбутун туохтааҕар да ордоробут», - диһэллэр Василийдаах Сылдыс.

Доҕордуулар иккиэн дьэ кэргэннээхтэр, Василий үс оҕолоох, Сылдыс икки оҕолоох мала аҕалара. Чааһынай дьэ уот туттан быр-бааччы олоролор. Ол тула кэпсэтэ олорон уолаттар: «Чурапчыбыт күннэтэ сайда турарыттан сүргэбит көтөүллэр. Холобур, ортогунан ылан көрдөххө, Чу-



▲ Үлэ түгөнүөрү, хаартыскалар доҕордуулар бис арҕыттарыттан ытыллынына.

рапчыга сылга 150 кэригэ чааһынай дьэ тутулан киирэр, атын улуустарга тэһиэтэххэ, бу үрдүк көрдөрүү. Быйыл 180 саҥа дьэҕэ 2 км кэригэ СИП тардылынна, арҕаа Диринскэй уул, кэтэҕинэн баар саҥа уһайбаларга бэдэрээччигэ тэрилтэ кэлэн уоттарын линийэтин тардыбыта», - диэн сырдаттылар.

Ити курдук, Василий Егоров, Сылдыс Куулар улахан тэрилтэ туттаах үлэһиттэрэ буолан күннэтэ күүстээх үлэ үөһүтэр сыл-

дьаллар, олоһу кытта тэһиэт хардыммылар. Кинилэр биһигэ үлэһит сылдьар кэлигэлэригэр, тэрилтэлэрин салалтатыгар, бэтэрээннэригэр эҕэрдэлэрин тиэрдэллэр: «Убаастабыллаах кэлигэлэригэр итэҕэһэ күммүтүнэн эҕэрдэлэһит! Судургутта суох үлэбит инникитин даҕаны таһаарылаах, ситиһилээх буоллун! Барыгытыгар чэгиэн до-руобуйаны, үүнэр сылга үгүс үөрүүнү, дьолу-соргуну баҕарабыт!»

Болбойун!

Билингги биризмэҕэ РФ территориятыгар күүстээх дьайыылаах көтөр кириибэ үөскүүр кутталлааҕынан сибээстээн, Саха өрөспүүбүлүкэтин ветеринарнай управлениета бу сыл, сэттинны 26 күнүн 387 нүмэрдээх бирикээһинэн, өрөспүүбүлүкэ бүтүүнүгэр эбии мизэрлэри ылыы тэрээһиннэрэ салбаналлар.

Ол курдук, дьэ да, дьиккэй да көтөрдөр майгылар, доҕоруулар уларыһар, көнүһүнэн өлүүлэрэ тахсар түгэнигэр, олохтоох бэтэринээринэй исписэлиискэ эбэтэр Чурапчы улууһун үрдүнэн үлэһит суһал нүмэргэ - 8 (4151) 41-139 биллэрэгитигэр.

Быһаары: Көтөр кириибэ диэн - вируһунан тарҕанар

Көтөр кириибэ — сыстыганнаах ыарыы

сыстыганнаах ыарыы буолар. Бастагынан, бу ыарыы туһунан 1878 сыллаахха Италия учуонайа Э. Перрончито суруйан историяҕа хаалларбыт. XXI үйэ саҕаланан кыһынга согуруу-арҕаа сытар Азия дойдутарыттан көтөрдөр айаннарын түмүгэр, аан дойду үрдүнэн ыары тарҕанан барыта бэлиэтэнэр. Арассыйаҕа 2005 сыллаахха Новосибирскэй, Омскэй, Тюмен, Курган, Челябинскэй уобаластарга уонна Алтай кыраайыгар бэлиэтэммиттэр. Бу ыарыы - көтөр өлүүтэ элбэһинэн, карантиннаар уонна бэтэринээринэй-санитарнай тэрээһиннэргэ элбэх үбү эрэһиринэн, хоромньута улахан, Холобур, 2005 сыллаахха

аан дойдуга турбут панзоотия биризмэтигэр хоромньу 4 млрд. евроҕа тэһиэспит.

Ыарыыны көбүтээнчи рибонуклеиновой кислота састааптаах вирус буолар, тас эйгэҕэ өр кэмтэ кыаһын сүтэрбэккэ «тыһынаах» сытар уонна тулаһыт эйгэ уларыһытынан уларыһар буолан, ордук сэрэхтээх уонна кутталлаах.

Ыалдьыт көтөр сибикитэ - көтөр уопсай туруга мелтүүр, хамсаһара бытаарар, бородууксуйата аҕыйыр, аһаабат, түтэ арбайар, куолайы иһэр, тумсунан уу сүүрэр, комьюктивиттыр, тириитэ көбөрүмтүүн көстөр, атаҕар кыайан уйутубакка, охто сылдьар, сэнитэ суох, нукаай курдук буолар.



Ыарыы турдагына, РФ Тыһахаһаһыстыбатын министристибэтин 158 нүмэрдээх, 2021 сыл, кулун тутар 24 күнүнээҕи бирикээһигэр олоһуран, карантын олохтор, бу биризмэ

мэҕэ хааччактааһын уонна бэтэринээринэй дьаһаллар ытыллылар.

Чурапчы улууһун бэтэринээринэй управлениета.

Айсен Соколов: “Киномания – олох суолун арылар бырайыак”

Бырамысыланнас. Бу бырайыак көмөтүнэн киһи салгы сайдар кыаҕа арыллар.

Андрей ШИЛОВ

Ааспыт үс сыл устатыгар биһиги АПРОСА хампаанньа көмөтүнэн тэриллбит аныгы айар-тутар эйгэ хайысхаларыгар аналлаах сырдатар үөрэхтэр тустарынан балаҕча кэпсээбиппит. Ол иһигэр “КиноМАНИЯ”, “Медиахакатон”, “Архитон” уо.д.а. тэрээһиннэр тустарынан. Быйыл ити тэрээһиннэр үтүө түмүктэрин илэ көрдүбүт – бырайыак бастааҕы хараначчылар анал үөрэх кыһаларыгар туттарсан киирдилэр.



Кинилэртэн икки ыччаты кытта, Михаил Лукачевский, уонна Кирилл Григорьев, биһиги номнуо билсибиппит. Оттон бүгүн өссө биэр эдэр киһи туһунан кэпсэибит. Кини – Айсен Соколов. Дьоккуускай куорат 33-с №-дээх орто оскуолатын бүтэрэн баран, быйыл Москва коллеһыгар бүддьүөт мизэстэтигэр туттарсан киирэн, билигин кинэ уонна талэбиданньа эйгэтигэр туһаныллар аудиовизуальной технологиялары үөрэтэ сылдьар.

Айсен хаартыскаҕа уонна видеонун кытта хайдах үлэлииргэ аан бастаан тохус кылааска сылдьан, “Медиа-школа” абысыйдаах кууруһутар үөрэнэр кэмигэр, билсибит. “Медиа-школа” – эбии үөрэхтээһин ситимигэр киирэр кыһа. Онно оскуола оҕолоро дьингнээх сакаасчыттары кытта үлэлииргэ үөрэнэлэр, бастааҕы портфолиоларын оҕостоллор.

“Мин хаартыскаҕа түһэри уонна видеонун устуу-оҕоруу сатабылыгар үөрэммитим. Ити бастааҕы холонуум этэ. Санаабар, сөпкө быһаарыммыт эбиппин. Бэйэм курдук көхтөөх ыччаттары кытта биһигэ үлэлиир да астыга. Даҕатан эттэххэ, “КиноМАНИЯ” кыттан көрөргө онно сырыттаахпына этии киллэрибэтэр”, – диэн Айсен Соколов кэпсээтэ.

Эдэр киһи анал анкетаны толорбут, онно номнуо бэлэм портфолиотун сыһыарбыт уонна “КиноМАНИЯ” үөрэҕин симиэнэтигэр кыттар сайаапкатын ыппыт. Хоруйун өр көһүтүрбэтэхтэр, тутта сүүмэрдир түһүмэди ааспытын туһунан бигэргэтин кэлбит. Оттон кинэ эйгэтин үлэтигэр-хамнаһыгар уһуйулуохтаах билии дьовус академиятын модьорутун бастаан атыллан киирэрбит, Айсен “оператор буолуом” диэн номнуо билэр, өйдүүр этэ. Кэлин кини өссө “Пламя таланта” диэн кылгас кэрчиктээх кинэ продюсерын быһытынан эмнэ үлэлиэбитэ.

Ол да буоллар, кэлин тигээр “Бастын оператор” быһытынан билиниллибитэ.

“КиноМАНИЯ” – саҕа саҕа-дыр дьон дьин-чахчы уопутуру үтүө түһүлгэлэрэ. Биһиги

аһаардас кинэ эйгэтин, кини хайдах оҕоһуларын-тангыларын, үлэтэ-хамнаһа аттарыларын эрэ буолбакка, хамаанданан үлэлиир диэн тутун билбиппит. Биллэн турар, ону таһынан, интэриэһинэй дьоннуун алтыстым, доҕоттордонум.

Видеону сатаан устар, оҕорор-тангар, чочуйар буолуон баҕалаах дьонго “КиноМАНИЯ” олус туһалаах кыһа. Аһаардас үөрэххэ туттарсыан баҕалаах дьонго эрэ буолбатах. Тоҕо диэтэххэ, режиссура, видеону устуу, монтаҕааһын, сценарийы суруйуу, продюсердааһын эбэтэр артыыс сатабыла олоххо хаһан баҕарар наада буолуон сөп. Аныгы технология, сыппара үйэтигэр олорорбутунан, контенты оҕорор үөрүйэх бары эйгэбэ ирдэнэр курдук. Онон, “КиноМАНИЯ” үөрэҕин көмөтүнэн киһи салгы сайдар суоллара арыллар”, – диэн Айсен үөрэммит-ингариммит билиитин туһунан санаатын үлэтиннэ.

2023 сыллаахха Айсен өссө биэр бырайыакка – “Медиахакатонга” – кыттар сайаапканы ыппыт. Кини ити сыл номнуо үөрэх сүрүн төрүттарин баһылаабыт буолан, бу сырылгы тутта оператор уонна продюсер эбэһиннэһин ылыммыт.

“Медиахакатонга” биһиги Урутаан бэлэмнээһин киинигэр (ЦОПП) анаан видео-роллыгы устубуппут. Кылгас кэрчиктээх видеога оскуола уонна Кини үөрэҕин дьүүрэллэр, ону сэргэ үлэлээн эбии харчылаһар үөрэнээччи биэр күннээҕи олобун көрдөрбүппүт.

Олус тэтимнээхтик, тынылар бокуойа суох, үлэлээбиппит – барытыгар баара-суоҕа икки эрэ күннээх этибит. Ол гынан баран, олус астык этэ. Атын оҕолору кытта алтыһахпыт, кыттыһан туту эрэ оҕоруохпутун ыраланан, ити эйгэбэ олох күнүстэри-түүннэри сылдыахпыт баҕарбыппыт. Уопсайынан, илэ харахпытнан көрбүппүтүн, өй-бүтүнэн-сүрэхпитинэн ылыммыптыгын барытын тылыннан сатаан тигэрдэ суох курдукпун. Ол гынан баран, ити эйгэбэ үлэлээбит уопуттаах дьон минигин

өйдүөхтэрэ дии саныбын”, – диэн Айсен “Медиахакатон” туһунан сырдатта.

Интэриэһинэй, киһи сонургуу истэрэ диэн, Айсен олоҕо ол ролликка уһуллубут үөрэнэ-үөрэнэ үлэлиир оҕо олоҕор эмнэ майгыныммыр. Тоҕо диэтэххэ, роллыгы уһулар кэмнэ-ритгэр кини бэйэтэ оскуолаҕа үөрэнэр, “Медиахакатонга” эбии дьарыкка сылдьара уонна өрөспүүбүлүкэ биэр информация таһаарытыгар араас тэрээһини, бырааһынньыгы хаартыскаҕа түһэрэн, репортажтары оҕорон эбии харчылаһар.

“Медиахакатонга”, “КиноМАНИЯ” үөрэммитим, кинэ уонна кылгас кэрчиктээх видео диэн тутун өйдүүр буолбутум, биллэн турар, Москвага “11-с №-дээх урбаан коллеһыгар” киирэрбэр улахан кыһааҕа. Үөрэххэ киирэр тургутар кэпсэтиигэ тутар хамыһыйаҕа портфолиобун көрдөрбүтүм, ханна, туту үлэлээбиппин-үөрэммитим кэпсээбиппит. Ол түмүгэр, бүддьүөт мизэстэтигэр ылбыттара.

Билигин мин ис сүрэхпиттэн сөбүлүүр идэбэр үөрэнэ сылдьабын. “КиноМАНИЯ” сылдьан тигэр буолар сүрүн билиини ингариммитим билигин үөрэтэр биридимиттэрибин түргэнник өйдүүрбэр көмөлөһөр. Иллэн кэмнэр доҕотторбун, биэр бөлөххө үөрэнэр ыччаттарбын кытта араас видеолары устатыт, хаартыскаҕа түһэрэбит. Бу соторутааҕыта биһигини кытта «Никита Михалков уонна Константин Хабенский көрсүһэ кэлэллэр үһү» диэн кэпсэтилэр. Астык буолбатах дуо? Уопсайынан, ити курдук биллэр-көстөр, улахан таһымнаах дьон, манна үөрэнэрибиз тухары, кэлэн барыахтаахтар. Биһиги үлэ-хамнас туһунан чахчы үлэли сылдьар, улахан уопут-

таах дьонтон истиэхтээхпит. Онон мин АПРОСА хампаанньа Саха сиригэр оскуола оҕолоругар олох суолун арылар үтүө уонна туһалаах бырайыактары өйдүүрүн, олоххо киллэрэргэ көмөлөһөрүн иһин улахан махталбын тигэрдим, олус үөрэбин”, – диэтэ Айсен.

Бүгүнгү дьоруойбут Айсен Соколов эппитинэн, сотору кэминэн устудьуоннар колледжтарын иһигэр салгы үөрэнэр идэлэрин хайысхатын талыахтаахтар. Оттон кини билигин биһири чөлчү билэр – олобун хайаан даҕаны кинэ эйгэтин кытта ситимниир, Саха киинэтин сайдытыгар кылаатын киллэрэр баҕалаах. Айсен аныгы айар-тутар индустрияны сэргиир-сэргээр ыччакка “СӨ Үүнэр калыҥа тус сыллаах пуондатын уонна АПРОСА хампаанньа өйбүллэринэн тэриллэр тэрээһиннэргэ кыттыт” диэн сүбэллэр.

“Көхтөөх буолун. Ис сүрэхпиттэн кыһаллан үөрэниң, үлэлэң, айың-тутуң! Оччоҕуна эрэ киһи ис кыаҕа арыллар, туту эрэ ситиһэр. Олох кыбыстыман, бары кыаҕы туһана сатаан. Итинник тэрээһин олус элбэх”, – диэн Айсен Соколов кэпсээни түмүктээтэ.

Реклама

Оплачивайте жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт в один клик на портале

Республика Саха(Якутия)
госуслуги
e-yakutia.ru

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ

удобно, быстро и легко

Инструкция

На странице «Оплата ЖКХ» выберите раздел «Сервис Объединенный платежный документ»

Оплата ЖКХ

Сервис Объединенный платежный документ

Нажмите на «Объединенный платежный документ»

Оплата ЖКХ

Добавьте помещение, чтобы оплатить счета за ЖКХ на

портале

Для удобства оплаты услуг ЖКХ, выберите помещение

Нажмите на кнопку «Добавить помещение»

Добавление помещения

Помещение

Название

Почтовый индекс

Адрес

Почтовый индекс

Адрес

Почтовый индекс

Адрес

Почтовый индекс

Адрес

Почтовый индекс

Адрес

Почтовый индекс

Адрес

Почтовый индекс

Адрес

Почтовый индекс

Адрес

Почтовый индекс

Адрес

Почтовый индекс

Адрес

Почтовый индекс

Адрес

Почтовый индекс

Адрес

Почтовый индекс

Адрес

Введите адрес помещения с указанием номера квартиры, этажа и номера дома

Обратите внимание: при вводе адреса необходимо указать номер квартиры, этажа и номера дома

Обратите внимание: при вводе адреса необходимо указать номер квартиры, этажа и номера дома

Обратите внимание: при вводе адреса необходимо указать номер квартиры, этажа и номера дома

Обратите внимание: при вводе адреса необходимо указать номер квартиры, этажа и номера дома

Обратите внимание: при вводе адреса необходимо указать номер квартиры, этажа и номера дома

Обратите внимание: при вводе адреса необходимо указать номер квартиры, этажа и номера дома

Обратите внимание: при вводе адреса необходимо указать номер квартиры, этажа и номера дома

Обратите внимание: при вводе адреса необходимо указать номер квартиры, этажа и номера дома

Обратите внимание: при вводе адреса необходимо указать номер квартиры, этажа и номера дома

Обратите внимание: при вводе адреса необходимо указать номер квартиры, этажа и номера дома

Обратите внимание: при вводе адреса необходимо указать номер квартиры, этажа и номера дома

Обратите внимание: при вводе адреса необходимо указать номер квартиры, этажа и номера дома

Кэриэстэбил

Таптааллаах аҕабыт, убайыт, эһэбит, хос эһэбит **Терютин Николай Алексеевич** бу дьыл, ахсынньы 26 күнүгэр олохтон туораабыта 40 хонуҥа туолар.

Николай Алексеевич 1934 сыллаахха Чурапчы улуусун Мугудай нэһилиэгэр Алексей Федорович, Александра Кузьминична Терютиннар дьиз кэргэннэ бастакы оҕонор кун сиригэр кэрбүтэ. Кыра эрдэбиттэн олох ыарахаттарын билэн, үлэ-хамнаска эриллэн улааппыта. Сэрии ыар сылларыгар аҕас саастаах оҕо дьонун кытта хоту Эдьигэстэнгэ көһөрүүгэ сылдьыспыта, хоргуйуу, тонгуу-хатыы, өлүү-сүтүү дизайни илэ харатынан кэрбүтэ, этинэн-хаанынан билбитэ.

Николай Алексеевич төрөөбүт Мугудайын соҕуохугар 1950 сылтан 1994 сылга дизери, уопсайа, 50 сылтан ордук үтүө суобастаахтык, тух да энгиһэ суох үлэлээн кэлбитэ.

Үлэтин кадровай бүтүтүмүн саҕалаабыта. Сэрии куннинээдэ сылларга кыһынын Чыччангга, Дьуодьалыга, Алтыкка кыстаан турар сүүһүнэн ахсааннаах сүөһүнү аһаатары, биир көстөөх Чоронгутаттан 4 сэттиллэх сыарҕалаах атынан фермаларга соҕотон от тийэрэ. Саас сир хараардар эрэ, ыһы, ол кунниттэн от үлэтин сыралаах, күүстээх үлэтигэр түүннэри-күнүстэри, утууар ууну умнан, сыһыанар дизайни билбэккэ, куруук инники күөнтэ сылдьыбыта. 1956 с. саҥа сэттэ кылаастаах оскуола дьиктин тутууга аһаан маһы соҕотуоп-калааччылар биригээдэлэргэ, ол иһигэр комсомолецтар – Николай Терютин, Иван Аммосов, Михаил Сивцев, эдэр колхуостар Алексей Варламов 2600 бэрэбинэни кэрдэн былааннарын толорбуттарын туһунан хаһыанка суруйуу баар.

Очотоого дьон кыһыннары-сайыннары тохтобула суох, дьикти-уоту умнан, түүннэри-күнүстэри бииртэн биир ыарахан үлэ-умса түһэн үлэлиллэргэ. Ол үлэлэрин, туруоруллубут былааннарын энкилэ

Күндү киһибитин ахтабыт, суохтуубут...

суох толороллоро, кыһааллара-хотоллоро. Ол саҕана сүрүн аһыыр аһылыктара, өйүлэрэ – бэйэлэрэ үүнэрбит, суорунаҕа тардыллыбыт бурдуктарыттан лэппиэскэ, баахыла, кусоха, кус буолара.

1964-1965 сылларга аҕабыт Мөңкүүдэсэ сүөһү көрүүтүгэр биригэдирирдээбитэ. Үлэлиир кэмигэр үгүстүк Нуотаранан, Ордиконикдэевскай оройуонунан от үлэтигэр, от бэлэмнээһинигэр, тизийитигэр сылдьыбыта. Сайын ахсын улахан кылаас үөрэнээччилэрин от-үлэ звеноларын салайара. Элбэх оҕону үлэни сатыырга, таптыырга тус холобурунан, амарах сыһыаннаан иилпитэ, үөрэппитэ. Кэлин оҕолоро куруутун кинини сылаас, истинг тыһынан ахталлар, махтаналлар.

Аҕабыт кэпсиринэн, 1956 сыл сайын Варламов Лүөнкү-лиин 32 галаах Ньамчаган дьиз алааһы түөртүү атынан уонна саҥа охсордоруна, сарсыарда 5 чаастан түүн 12 чааска дизери туруору үлэлээн, биир күнүнэн охсон бүтэрэн турардаахтар. "Саамай рекорд охсубут үлэбит ол этэ", – дьиз кизэн тутта кэпсирэ. Ситиһиллэх үлэлэрин тумугунан Лүөнкү-лиин «РСФСР социалистическай куоталаһы туйгуна» ааты ылбыттар. Варламов Алексеевич (Лүөнкү-лиин) табаарыһым барахсан, наһаа да үлэһит киһи этэ дьиз ахтара. Кэлин, кырдыан олорон: "Мин уһун үйэлээн тухаа барытыгар тигистим, оттон миигин кытта тэнгэ үлэлэббит очотоого үгүс чулуу үлэһит дьон эрдэ баран, тух да аакка-суолга, улахан чизэскэ-бочуокка тиксиккэ, үлэлэббиттэрэ-хамсаабыттара баалларыгар сыаналаммакка бараахтаатылар", – дьиз, доҕотторун, үөлээннээхтэрин аһына кэпсирэ.

Николай Алексеевич Чурапчы улуусун, Мугудайын сайдытыгар сылгыныт быһытынан сүнгөн кылаатын киллэрбитэ. Ол курдук, VIII-IX

пятилеткаларга Михаил Семенович Толстоухов, Дмитрий Тарасович Сивцев, Иван Константинович Аммосов, Михаил Павлович Терютины кытары биз төрүүбү 85-99% тийэрин ситиспиттэрэ. Ол сылларга элбэх сылгы базалара, хас да биэрэстэнэн усталаах күрүө-хаһаа кинилэр күүстэринэн тутуллан үлэ-киирбитэ.

«Мугудай» сылгы собуотугар үлэлиир кэмигэр саха сылгытын боруодатын ахсаанын элбэтии үлэ-Дмитрий Тарасович Сивцев салалтатынан күүстээхтик тэриллэбитэ. Үтүө суобастаах үлэтин иһин Москваҕа ВДНХ быыстапкаларга үс төгүл пуге-канан наҕараадаламмыта да, үлэтин үгэ-төрүөх кэмэ буолан кыайан барбатаҕа.

Уобаластаагы 33-с партия-лаахтар кэмпириэнсийэлэригэр дэлгээтинэн талыллан кытты-быта, онтон олус астынан, үөрэн кэлбитэ.

Соҕуос ыһыллыбытын кэнниттэн Мугудай орто оскуолатыгар сылгыһытынан үлэ-кээбитэ, онно сылгы базатын тэрийэн, оскуола оҕолорун сибизһэй этинэн хаачыйара.

Күндү киһибит, таптааллаах, эрэллээх кэргэн, убай, амарах аҕа, эһэ, хос эһэ, кэргэнинэн Александра Дмитриевналыын үс уолу-күн сиригэр көрдөрөн, үтүө үлэһит дьон оҕортообуттара.

Улахан уол Федор Николаевич өр сылларга Ньурба Чаппандатыгар, төрөөбүт Мугудайыгар салайар үлэ-үлэ-кээбитэ.

Орто уол Алексей Николаевич Кытаанах нэһилиэгэр хайы-нар тириэньэринэн үлэлээн, элбэх спортсмены иитэн таһаар-да, хайыһарга спорт маастарыгар хандьыдаат, Саха Өрөспүүбүлүкэтин үөрэдириитин туйгуна, Кытаанах нэһилиэгин Бочуоттаах олохтооҕо.

Кыра уол Николай Николаевич Мугудай орто оскуолатын иһинэн үлэлиир аатырбыт «Көлүкчээн» оҕо норуодунай, Россия образцовый үгүкү ан-

саамбылын тэрийээччи, салайааччы быһытынан биллэр, өр сылларга Саха Өрөспүүбүлүкэтин үөрэх министристибэтин эбии үөрэхтээһин систиэмэтигэр салайар үлэ-кээбитэ, билигин Саха Өрөспүүбүлүкэтин култуура министристибэтин Өрөспүүбүлүкэтээди норуот айымньытын дьиктин сүрүннүүр исписалииһа, РФ уопсай үөрэхтээһинин Бочуоттаах үлэһитэ, Мугудай нэһилиэгин Бочуоттаах олохтооҕо.

Билигин Николай Алексеевич олохун сүрүн дьарыгын – сылгы иитиитин уола Алексей Николаевич, сизэ Дмитрий Федорович салгыыллар, кыра эрдэхтэриттэн сылгы көрүүтүгэр-иститигэр, үлэ-хамнаска илдьэ сылдьыбыта, олохун тухары муспут саха сылгытын иитиитигэр сыһыаннаах баай билиитин-көрүүтүн, сатамнытын, Дьаһөгөй оҕотугар тапталын кинилэргэ тиэрдибитэ, ингэрбитэ.

Николай Алексеевич – улахан дьиз кэргэн аҕа баһылыга, амарах аҕа, ытыктанар убай, таай, аҕа, элбэх сизэн, хос сизэн күндүтүн күндү эһэтэ, хос эһэтэ, кизэн аймах тумус туттар, ытыктыыр, кизэн туттар ытык кырдыаһа этэ. Төрөөбүт нэһилиэгин, улуусун, Саха тын сиригэр сайдытыгар сүнгөн кылаатын киллэрбит, туохтан да чаһы-ан турбат туруу үлэһит, Дьаһөгөй оҕотугар тапталын сүрээс, дууһатыгар ингэриммит чулуу сылгыһыт быһытынан кизгник сураһыбыта, биллибитэ.

Николай Алексеевич – хоту көһөрүллүү кыттылааҕа, тыыл-үлэ батэрээнэ, РСФСР тыа хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ, олохун тухары ыһыыр ат үрдүгэр олорон, Мугудай нэһилиэгэ төрүттэниитигэр, сайдытыгар, колхуос, соҕуос, сылгы собуота тэриллэниигэр үгүс сыратын биэрбит Чурапчы улуусун Бочуоттаах олохтооҕо, Мугудай нэһилиэгин Бочуоттаах олохтооҕо, Саха Өрөспүүбүлүкэтин



Бочуоттаах ытык кырдыаһа, «Чурапчы улуусун сайдытыгар үтүөлэрин иһин III истигээннээх Бочуоттаах бэлиэ», «Байкало-Амурскай магистраль тутуутун иһин» мэтээл, «Чурапчы улуусун тыа хаһаайыстыбатын сайдытыгар кылаатын иһин» бэлиэ хаһаайына.

Олохун сөбүлүүр дьарыгар – сылгы иитиитигэр анаан үлэни өрө тутан, үлэ-кээбит дууһан, дьоллоһон, үтүө суобастаах энкилэ суох чаһылхай, таһаарылаах, дьоллоох олоху олорон аста. Олорон кэлбит олоху өрүү сырдыкка, үтүө-эрэ тардыһы, көнө, үөрүннэг майгы, төрөөбүт дойдуга, тула-лыыр айылҕаҕа, дьонго-сэргэ-кээ, олоххо мунура суох таптап, бэриниллээх буолуу, ытыктабыл холобура буолар.

Күндү киһибит дьонун сааска дизери уһун үйэлээх олохтоо-ругар олук уурбут эдьийитигэр, иккис ийэбитигэр Евдокия Алексеевнага, саҥаспытыгар Раида Ивановнага, балтыбытыгар Анастасия Алексеевнага, күтүөлүтүгэр Валентин Дмитриевичка, бырааппытыгар Дмитрий Федоровичка, Мугудай балыһатын кэлэктиибигэр оҕолорун ааттарыттан барҕа махталбытын тиэрдибит.

Күндү киһибит олохтооҕо дьонун олохун оҕолоро, сизэн-нэрэ, хос сизэн-нэрэ салгыахтара, кини аатын ааттатыахтара. Кини сырдык мөссүөнэ тыһынаахпыт тухары сүрэхпитигэр мэлдьи баар буолуоҕа...

Оҕолоро, сизэн-нэрэ, хос сизэн-нэрэ.

БИЛЛЭРИ / ОБЪЯВЛЕНИЕ
Мик Семен Олегович Гурьев, быйыл күһүн, өрүс суола аһыла илигинэ, "Индрейвер" такси сулууспатын нөҕүө Дьокуускай – Чурапчы хайысханан пассажир тиэрди-битим. Онон дьон олохтор кут-талы үөскөтөн, РФ холубунай кодекс 238 №-дээх ыстатыйа-тынан буруйбун толору би-линэбин уонна кэмсинэбин. "Индрейвер" сулууспатыгар үлэлиир суоппардарга со-куону тутуһаргытыгар ыҥы-рабын.

Юрий Владимирович Иванов аатыгар 2014 с. бэриллэбит АХ 1202352 №-дээх байыан-най билиэт сүлгүтүнөн, дьиктэ суобунан аабыллар.

КУТУРБАН

Хатылы нэһилиэгин Бочуоттаах олохтооҕо, Хоту көһөрүллүү кыт-тылааҕа, Саха Өрөспүүбүлүкэтин үтүөлээх тириэньэрэ, Саха Өрөспүүбүлүкэтин үөрэдириитин уонна спорка туйгуна, үлэ, спорт батэрээнэ – таптааллаах кэргэним, аҕабыт, эһэбит, хос эһэбит

КРИВОШАПКИН Григорий Михайлович бу дьыл, ахсынньы 15 күнүгэр ыараханньык ыалдьан олохтон туораа-бытын бары билэр дьонугар, биригэ алтыспыт доҕотторугар ди-рингник курутууан туран иһитиннэрэбит.

Кэргэнэ, оҕолоро, сизэн-нэрэ.

Хатылы нэһилиэгин олохтооҕо, Өрөспүүбүлүкэ-кээ, Арассыыйаҕа боксаҕа маастардары иитэн таһаарыт тириэньэр, бокса спордун маастарыгар хандьыдаат, Саха Өрөспүүбүлүкэтин үтүөлээх тири-эньэрэ, Саха Өрөспүүбүлүкэтин физкультура уонна спорт туйгуна, Саха Өрөспүүбүлүкэтин үөрэдириитин туйгуна, Хоту көһөрүллүү кыттылааҕа, Хатылы нэһилиэгин Бочуоттаах олохтооҕо

КРИВОШАПКИН Григорий Михайлович уһун ыарахан ыарыттан олохтон туораабытынан, кэргэнигэр Лю-ция Алексеевнага, оҕолоругар, сизэн-нэригэр, бары аймахтарыгар, чугас дьонугар диригт курутубаммытын тиэрдибит.

Хатылы нэһилиэгин дьаһалтата, дьокуатааттарын, кырдыаҕастарын Сэбиэтэ.

Ытыктыыр, күндүтүк саныыр күтүөлүт **КРИВОШАПКИН Григорий Михайлович** уһун ыарахан ыарыттан олохтон туораабытынан, таптааллаах эдьий-бигигэр Люция Алексеевнага, оҕолоругар, сизэн-нэригэр, хос сизэн-гэр, чугас аймахтарыгар диригт курутубаммытын тиэрдибит.

Тааттаттан, Чурапчыттан, Одьулуунтан эдьийигит Елена Ивановна

оҕолоро, кийииттэрэ, күтүөлүтүгэр, сизэн-нэрэ.

Күндү сизэн бырааппыт **ГУЛЯЕВ Василий Васильевич** эдэр сааһыгар хомолтолоохтук, соһуччу олохтон туораабытынан, ийэ-тигэр Елена Николаевнага, аҕатыгар Василий Васильевичка, кыргыт-тарыгар Алгыстаанага уонна Айталыынага, биригэ төрөөбүт эдьий-ийн, убайын дьиз кэргэттэригэр диригт курутубаммытын тиэрдибит.

Сылантан, Чурапчыттан ийэтин биригэ төрөөбүттэрэ

уонна кинилэр оҕолоро.

Күндү оҕобут, аҕабыт, бырааппыт **ГУЛЯЕВ Василий Васильевич** бу дьыл, ахсынньы 11 күнүгэр эдэр сааһыгар соһумардык, хомолто-лоохтук олохтон туораабытын бары аймахтарыгар, чугас доҕотторугар диригт курутууан туран иһитиннэрэбит.

Ийэтэ Елена Николаевна, аҕата Василий Васильевич, убайын, эдьийин дьиз кэргэттэрэ, төрөппүт кыргыттары.

"САНА ОЛОХ" хаһыат
Кылаабынай редактор **ГОРЮНОВА Людмила Владимировна**
Түрүөтүчүлөр: СӨ Бырабылталыстыба, Саха Өрөспүүбүлүкэтин "Сахабыт" Сударыстыбанын автономнай түрүөтүчү, **Тайаһаарычча** СӨ "Сахабыт" АУУ **Тайаһаарычча** аадырыһа: 677000, Дьокуускай к. Ордиконикдэ ул. 31, 124 к.б. тел./факс: (411-2) 34-39-17 e-mail: sakhabest@mail.ru, rosotrasn@yandex.ru РӨ салалтатыгар 2020 с. бос ыһыан 3 күнүгэр регистрацияламмытын үчүөккө – ПИ №ТУ 14-00659.

Эрэдиректор аадырыһа: 678670, Чурапчы кал., П.П.Иштинга, 26 а. Тел./факс: (411-2) 41-332, 41-265. E-mail: sanaoloh@mail.ru, sanaoloh.ru, telegram: @sanaoloh

Аһар суругар элбик саныа редакция полиграфтыгар мэлдьи сөн түбүгэр буолуһа. Сурууа ыһаалар чыыһалар кыраахастаахтарга ыһааттаһа аһар тус бөбүгэ суруу. Индекс: ПИ964. Бэчээтэ сааһа № 49 (11977). Кэргэнигэр 2 б.д. Ахсаана 1050. Хаһыат сыһына 24 солк. Хаһыат кэргэнигэр-биригэ: бэстинсэ-таскар. Хаһыат 19.12.2024 с. бэчээтэ бэриһинэ, 20.12.2024 с. таһыста. Дьокуускай к. Витойскай переулок, 20 №-дээх дьиктигэр, "Ю.А. Гагарин аатынан Дьокуускайлааҕы Өрөспүүбүлүкэтээди типография" АУО бэчээтэтиһэ.



@SANAOLOH